

TEKOLOBOTJHA YA MORALO WA HO RUTA 2021- 2023
(KEREITI YA 9 – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KOTARA YA 1- 4)

KEREITI YA 9 KOTARA YA 1 TERM 1

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
DIBEKE	<p>TEKOLO YA MOTHEO E RADILWENG LE HO HLOPHISWA MAEMONG E A LOKETSENG E SITSA LE HO TJHORISA BAITHUTI KA DINTHO TSE NTJHA HO TSHWANELA HO ETSWA MATSATSING A MARARO A QALANG BEKE KOTARENG. TSATSI LA 1-3 DINTLHA TSOHLE DILOKELWA HO REKOTWA ELE HO LEKOLA BOPIPHIHELO LE DIKGAELLLO TSA BAITHUTI SELEMO SE SA QALA. TLHAHISO LESEDING ENA E TLA SEBEDISWA HO FANA KA BOELETSI BAKENG SA HO RUTA LE HO FANA KA MOSEBETSI YA DITHLAKISO HO BAITHUTI.</p>			
BEKE 1-2	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Puisano ya sehlopha (e etelletswe pele ke titjhere)</p> <p>Ho mamela/ shebella papatso le ho buisana ka yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehalo • Lebelo • Tshebediso ya puo e fehlang maikutlo le hlohleletsang • Boholo le bonyane ba fonte • Puo ya mmele 	<p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso (ditema tse bohuwang tse kang papatso/phoustara/dikhathunu/ diseterepe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tlodisa ditema mahlo • Ho bala ka botebo • Iketsetse diqeto (baphetwa, sebaka, tikoloho, molaetsa) • Iketsetse moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswa • Puo ya maikutlo • Puo ya mmele • Tshebediso ya matshwao a puo le fonte 	<p>Ditema tsa kgokahano: Papatso/phoustara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho se nepahetseng Sepheo • Makgetha a tema • Tshebediso ya puo • Rejistara <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana Ngola papatso/phoustara <p>Ngola papatso / phoustara</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng kereiting ya 8 e fetileng</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikgutsufatso <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo: • Sebopeho sa polelo; mabitso, makgethi, maemedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehokedi • Dipolelo tse bonolo <p>Puo maemong</p>

		<p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) 		<p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
3-4	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Ho mamela ho balwa ha tema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya le ho tshwaela ka: <ul style="list-style-type: none"> - tshebediso ya lentswe - tshebediso ya sehalo le lebelo - tshebediso ya matshwao a puo ha ho balwa - ho bula le ho kwala • Buisanang ka makgetha a ka hodimo <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa bokgoni bo loketseng bo kang sehalo, volumo, lebelo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, bokgeleke <p>Baithuti ba kgetha tema ya bona ya ho bala mme ba e nehela ka phaposing.</p>	<p>Bala tema ya dingolwa mohl. Terama / ditshomo/palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tsepama hodima makgetha a sengolwa a tema • Bontsha kutlwisiso ya ntshetsopele ya poloto le kgohlano, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, sehlohlolo, boitshetleho, /tikoloho/seabo sa mophethi, sehlooho, maphethelo le ho kwala <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) 	<p>Tema ya kgokahano: mohl. CV le lengolo le e felehetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeho, setaele • Sepheo ka bamamedi le maemo a nako eo • Kgetho ya mantswe, wa bonono puo, disimbolo, mmala, ho behwa • Sebopeho sa polelo, bolelele le mefuta • Kgetho ya dielemente tse bonwang le tsa popeho <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diposo • Ho nehelana Ngola CV le lengolo le e felehetsang 	<p>Matlafatso ya thuthapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto Dikgutsufatso, ho ngola ka bokgutshwane, diakronimi Metso, dihlongwapele le dihlongwanthao</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Mabitso, makgethi, maemedi Matshwao a puo Makgathe; puopehelo le puo sebui; sebopeho sa polelo; mahokedi</p> <p>Tshebediso ya puo e hlokolosi: Maele le dikapolelo; pebofatso</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Mosebetsi wa molomo				
<ul style="list-style-type: none"> HO BALLA HODIMO (MATSHWAO 20) Qala ka mosebetsi ona kotareng ya pele mme o qetellwe kotareng ya bobedi ha ho rekotwa matswao				
5-6	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Mamela puisano ya mohala/dayaloko pakeng tsa mmuelli/akgente ya setsi sa mehala le tlelaente mabapi le ho se utlwane mabapi le kontraka</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehalo Tshebediso ya puo Rejistara Melao ya tshebediso ya puo <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bokgoni bo loketseng bo kang sehalo, volumo, lebelo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, bokgeleke <p>Baithuti ba kgetha tema ya bona ya ho bala mme ba e nehela ka phaposeng.</p>	<p>Bala kontraka pakeng tsa morekisi le moreki</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho Tshebediso ya puo Ho bua ka ho sielana Bohlokwa ba sikinetjhara Ke sefe se ka etswang ha ho na le ho se utlwane <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswa, diratswana, Fonte Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba le molaetsa 	<p>Ditema tse telele tsa kgokahano mohl. tsebiso/lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya baamohedi ba ditaba le sepheo sa ho ngola; Nka qeto ka setaele, ntlhakemo le sebopeho sa ho ngola, Kgetho ya mantswa le dibopeho tsa puo seпамisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola Ho etsa oralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola agenda le metsotso ya kopano o latela tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: makopanyi Mosebetsi boemong ba polelo: Sebopeho sa polelo; mefuta ya dipolelo; puosebui le puopehelo; mefuta ya dipotso; makgathe;</p> <p>Moelelo wa lentswe: Maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: dipaterone tsa mopeleto; Dikgutsufatso Ditlhaku tse kgolo tse qalang mabitso di sa etse moelelo. (Initialism) Ditlhaku tse kgolo tse qalang mabitso empa di etsa moelelo (acronym) Mabitso a kgaolwang ho a kgutsufatsa mme a sebediswa le ho nkwa a se a le jwalo</p> <p>Mantswa a kgaolwang hore a be makgutshwane feela (truncation) Kgutsufatso Tlotlontswe</p>

				<p>maemong: puo ya dikotraka le ditokomane tsa molao</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
7-8	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Tekokutlwisiso e mamelwang (dayaloko)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela puisano • Ngola dinoutso - Puo le matla - Sehalo - Maikutlo - Selelekela le maphethelo <p>Araba dipotso</p> <p>Tsa molomo: Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha sehlooho se lokelang • Hlopha tlhahisoleseding ka ho latelana tlamahana • Hlwaya tlotlontswe e nepahetseng le sebopeho sa puo • Selelekela se nepahetseng le maphethelo 	<p>Tema ya sengolwa e kang palekgutshwe, ditshomo/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka mophetwa, ketsahalo, dayaloko, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mophethi, sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana, • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa 	<p>Ngola moqoqo: Phetelo/tlhaloso/ moqoqo o sa tshehetseng lehlakore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantswe, • Lentswe la motho le setaele • Tlhaloso e nepahetseng • Sehalo • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Mmapa wa monahano bakeng sa ho hlophisa mehopolo ka tatelano • Nehelana ka moqoqo bakeng sa tekanyetso <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso 	<p>Matlafatso ya thuthapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Maetsi.</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Puosebui le puopehelo</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>dipaterone tsa mopeleto; dikgutsufatso</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa ditshwantsho, disebediswa tsa ditshwantsho tsa kutlo moo ho hlokehang 	<p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, ho tloedisa mahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho bala ka botebo • Ho iketsetsa qeto • Moelelo wa mantswa • Ntlhakemo ya mongodi • Ntlha le mohopolo • Moelelo o patehileng 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola moqoqo ho latela tshebetso ya ho ngola</p>	
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella) Moqoqo Phetelo/Tihaloso (matswao 40) 				
9-10	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela MAMELA pehelo ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopoho • Makgetha • Tshebediso ya puo • Sehalo • Rejistara • Selekela le maphethelo <p>Buisanang ka sephetho Nehelano ya pehelo ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo 	<p>Bala pehelo ya koranta/makasine Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Makgetha a tema mohl. Poloto, mophetwa, sebaka, mophethi, maikutlo, sehlooho, maikutlo a baphetwa • Ho iketsetsa qeto ka moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka ho sebedisa bokgoni ba ho hlasela mantswa • Moelelo o otlolohileng le o sisintsweng <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele: Tse kang pehelo/inthaviu/blog</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema • Sebopoho, setaele, ntlhakemo • Sepheo ka bamamedi le maemo a nako eo • Kgetho ya mantswa • Sebopoho sa polelo, bolelele le mofuta • Melao ya tshebediso ya seratswana <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Maikutlo – Sekao hore Sekao taelo Sekao kgoneho Sekao peho Sekao tlwaelo Mosebetsi boemong ba polelo: Dipolelo tse bonolo dipolelo mararane; Dipolelo mararane; lentswe; makgathe; Moelelo wa lentswe: Maele le dikapolelo, moelelo o ritsitseng, wa bonono,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Rejistara • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le maphethelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana, <ul style="list-style-type: none"> • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>,Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso (sebedisa pehelo ya koranta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Iketsetse diqeto (baphetwa, sebaka, tikelohlo, molaetsa) • Iketsetse moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe • Puo e fehang maikutlo • Araba dipotso 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana Ngola inthaviu/blog ho latela mokgwa wa tshebetso wa ho ngola 	<p>poeletsomodumo, asonense, mothofatso Matshwao a puo le mopeleto: dipaterone tsa mopeleto; matshwao a makalo; apostrof</p> <p>Puo maamong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
--	---	---	--	--

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3: HO ARABA TEMA (MATSHWAO 70) <ul style="list-style-type: none"> • (Tema ya dingolwa kapa eo eseng ya dingolwa (25) • Tema e bohawang(matshwao15) • Kgutsufatso (matshwao 10 • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao-20) 			
MESEBETSI YA TEKANYETSO E RIBOLLA DITSHITA TSA HO ITHUTA			
Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le dipehelo tsa a COVID 19 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng . 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KEREITI YA 9 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO:KOTARA YA 1			
MOSEBETSI WA TEKANYENTSO WA SEMMUSO WA 1 MOSEBETSI TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matswao 20) Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1e ntse e tswella ho fihlela oqetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi. 	MOSEBETSI WA TEKANYENTSO WA SEMMUSO WA 2 HO NGOLA <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (matswao 40) Moqoqo Phetelo /Tlhaloso <p>E ngolwa ha kotara e ntse e tswella</p>	MOSEBETSI WA TEKANYENTSO WA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO 70) HO ARABA DITEMA: <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (25) • Tema e bohawang (15) • Kgutsufatso (10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20) 	

KEREITI YA 9 KOTARA YA 2

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>BEKE</p> <p>1-2</p>	<p>Mamela bakeng sa kutlwisiso</p> <p>Mamela pale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya mohopolo wa sehlooho le o tshehetsang • Tshebediso ya puo • Rejistara • Araba dipotso <p>Puo e hlophisitsweng: Baithuti ba itukisetsa puo e hlophisitsweng ka ho etsa diphuphutso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka makgetha a puo e hlophisitsweng • Hlwaya le ho hlalosa tshebediso ya puo. • Hlwaya le ho buisana ka makgetha a puo. 	<p>Bala tema ya sengolwa mohl. padi/ditshomo</p> <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Makgetha a tema mohl. Poloto, mophetwa, sebaka, mophethi, maikutlo, sehlooho, maikutlo a baphetwa • Ho iketsetsa qeto ka moelelo wa mantswa e sa tlwaelehang le ditshwantsho ka tshebediso a bokgoni ba ho hlasela mantswa • Sebopeliso sa puo le setaele <p>•Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) 	<p>Ditema tsa kgokahano: Ho ngola tlaleho /raporoto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeliso se nepahetseng • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Tshebediso ya puo • Rejistara • Tatelano e lokelang ya dipolelo • Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeliso <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso <p>Ho nehelana</p> <p>Ngola tlaleho/raporoto ho latela mokgwa tshebetso wa ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Metso; dihlongwapele le dihlongwanthao; maemedi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Mefuta ya dipolelo; Ho akareletsa, Puosebui le puopehelo; lentswe; makgathe</p> <p>Moelelo wa lentswe: Maele le dikapolelo; o ritsitseng le moelelo wa bonono</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Matshwao a makalo; dipaterone tsa mopeleto; dikgutsufatso.</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

		<p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothkiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana, • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa 		
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 1</p> <p>TSA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matswao 20) <p>Tswella pele ka mosebetsi wa molomo kotareng ya pele mme o o qetelle kotareng ya 2 ha o tshwanela ho rekota</p>				
3-4	<p>Mawa a ho Bua le ho Mamela</p> <p>Ho mamela bakeng sa</p> <p>kutlwisiso: kgatiso ya puo ya bonketsisane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlalosa mawa a tshebetso ya ho mamela • Araba dipotso ka ho ngola 	<p>Bala tema mohl. Terama/ palekgutshwe/ditshomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepama ka ho otlooha hodima makgetha a sengolwa a tema • Bontsha kutlwisiso ya ntshetsopele ya poloto le kgohlano, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, sehlohlo, boitshetleho, tikeloho, seabo sa 	<p>Ho Ngola: Tema ya Kgokahano e Telele atekele Ya koranta /makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho se nepahetseng • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Tshebediso ya puo • Rejistara • Tatelano e lokelang ya dipolelo 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng.</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Maetsi Metso; dihlongwapele le dihlongwanthao; Mosebetsi boemong ba polelo: Dipolelo mararane; Ho akareletsa, Puosebui le puopehelo</p>

	<p>Ho bala ho sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso e nepahetseng ya lentswe, sehalo le lebelo • Matshwao a puo ha ho balwa • Puo ya mmele • Ho sheba baamohedi ka mahlong 	<p>mophethi, sehlooho, Maphethelo le ho kwala</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Bala/boha tema mohl. diatikele tsa koranta/diatikele tsa makasine bakeng sa tlhahisoleseding le kutlwisiso Mawa a ho bala seratswana sa temakutlwisiso ka hara bukakgollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlovisa mahlo • Ho bala ka botebo • Sepheo le sehlopha se tobilweng • Ho iketsetsa moelelo le diqeto • Ntlha le mohopolo • Fana ka maikutlo a hao • Moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang • Hlwaya puo e hlohleletsang <p>Kgutsufatsa tema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho <p>Long transactional text e.g.</p> <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola atekele ya koranta /ya makasine</p>	<p>Moelelo wa lentswe: Maele le dikapolelo Matshwao a puo le mopeleto: Matshwao a makalo; dipaterone tsa mopeleto; dikgutsufatso.</p> <p>Puo maamong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
--	--	--	---	---

<p>5-6</p>	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela</p> <p>Mamela ditema tsa molomo tse kang inthaviu/puisano/ho phetha pale bakeng sa kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola dinoutso nakong ya ho mamela • Mamela ka tshekatsheko <p>Puisano ya sehlopha/puisano ya foramo (dietelletswe pele ke titjhere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kena dipuisanong ho itshetlehlilwe hodima tema ya molomo • Ho sielana sebaka • Ditshwayi tsa puo • Melao ya tshebediso ya puo 	<p>Bala tema ya sengolwa mohl.</p> <p>Terama/palekgutshwe/ditshomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepama ka ho otloloha hodima makgetha a sengolwa a tema • Bontsha kutlwisiso ya ntshetsopele ya poloto le kgohlano, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, sehlohlolo, boitshetleho, tikoloho, seabo sa mophethi, sehlooho, Maphethelo le ho kwala <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswa, diratswana • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso (sebedisa ditema tse ngotsweng kapa ditema tse bohawang tse kang dikhathunu/ diseterepe) • Ho okola • Ho</p>	<p>Ngola tema ya kgokahano: lengolo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantswa, • Lentswe la motho le setaele • Tlhaloso e nepahetseng • Sehalo • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Mmapa wa monahano bakeng sa ho hlophisa mehopolo ka tatelano • Nehelana ka moqoqo bakeng sa tekanyetso <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diposho • Ho nehelana <p>Ngola lengolo la semmuso ho latela mokgwa tshebetso wa ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng.</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Metso; dihlongwapele le dihlongwanthao; Makgethi makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Seratswana sa tlhaloso; seratswana se hlahisang leseding; seratswana se phethelang; makgathe; sebopeho sa polelo; mefuta ya dipolelo</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto.</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa bathuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
------------	---	---	---	--

		<p>tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo •</p> <p>Iketsitse diqeto (baphetwa, sebaka, tikoloho, molaetsa) • Iketsitse moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe • Puo e fehlang maikutlo Boeletsa sebopeho sa Kgutsufatso</p>		
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 4</p> <p>Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao 20) (tse kgutshwane tse 2 kapa le 1 etelele (matshwao 10)</p>				
7-8	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Mamela tlaleho /raporoto ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Sehalo <p>Lebelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melao ya tshebediso ya puo • <p>Ngola dinoutso</p> <p>Nehelano ya molomo ka raporoto/tlaleho</p> <p>Tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehalo • registara • tshebesiso ya ditho tsa mmele • qalo ya mmele le qetello 	<p>Bala pehelo ya koranta/makasine Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Makgetha a tema mohl. Poloto, mophetwa, sebaka, mophethi, maikutlo, sehlooho, maikutlo a baphetwa • Ho iketsetsa qeto ka moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa bokgoni ba ho hlasela mantswe • Moelelo o otlohileng le o sisintsweng <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso 	<p>Ho ngola moqoqo: phetelo/tlhaloso/kgang</p> <p>Kgetho ya mantswe,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikutlo a hao le setaele, • Tlhaloso e hlakileng, • Sehalo • Mehopolo ya sehlooho le e tshhehatsang, • Dimmapa tsa monahano ho hlophisa le ho hokanya mehopolo, <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ho hlaola diphoso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Mahlalosi a sebaka</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <p>Tatelano e nepahetseng ya mantswe;</p> <p>Dipolelo tse sebopehong sa potso; Pebofatso</p> <p>Sebopeho sa polelo; Dikao;</p> <p>Moelelo wa lentswe: Moelelo wa bonono; Moelelo o patehileng; Lentswe maamong Lentswe le moelelo o fetang nngwe Matshwao a puo le mopeleto: Dikgutsufatso –</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswa, diratswana, <ul style="list-style-type: none"> • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso (sebedisa pehelo ya koranta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Iketsetse diqeto (baphetwa, sebaka, tikoloho, molaetsa) • Iketsetse moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswa • Puo e fehang maikutlo • Araba dipotso 	<p>Ngola moqoqo o latela tshebetso yah o ngola</p>	<p>Ditlhaku tse kgolo tse qalang mabitso empa di etsa moelelo (acronym)</p> <p>Puo maamong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
--	--	---	---	--

BEKE 9-10	MOSEBETSI WA SEMMSUO WA 5 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 70) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 25) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao 15) • Potso 3: Kgutsufatso (10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20 marks) 			
MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO				
Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaelllanang le dipehelo tsa a COVID 19	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng . 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo Ho ngola ka boiqapela	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo 	
KEREITI YA 9 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2				
MOSEBETSE WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 1 Tsa molomo: Ho balla hodimo (matshwao 20) <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi ona o qala ho kotara ya 1 ho ya ho ya 2 	MOSEBETSE WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 4 <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano (tse 2 tse kgutshwanyane le 1 etelele • Mosebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang 		TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 70) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao 15) • Potso 3: Kgutsufatso • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao) 20 marks) 	

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>1-2</p>	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Mamamela ketsahalo ya dipuisano pakeng tsa batho ba babedi (e etelletswe pele ke titjhere)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopelo le ntshetsopele ya mehopollo • Ho sebedisa bokgoni ba dipuisano ho fihlella tumellano <p>Ho bala ho sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso e nepahetseng ya lentswe, sehalo le lebelo • Matshwao a puo ha ho balwa • Puo ya mmele Ho sheba baamohedi ka mahlong 	<p>Bala tema ya dingolwa mohl. terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tsepama hodima makgetha a sengolwa a tema • Bontsha kutlwisiso ya ntshetsopele ya poloto le kgohlano, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, sehlooho, boitshetleho, / tikoloho/ seabo sa mophethi, sehlooho maphethelo le ho kwala <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele h oho bala (hlahisa tema) • Nakong ya hob ala (makgetha a tema) • Kamorao h oho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso le mawa a ho bala: khathunu ya tema e bohawang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa mehopollo ya sehlooho 	<p>Tema ya kgokahano, mohl. dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantswe • Lentswe la hao le setaele • Tlhaloso e hlakileng • Sehalo • Mehopollo ya sehlooho le e tshehetsang • Dimmapa tsa monahano ho hlophisa mohopollo o momahaneng <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso bah o ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso <p>Ngola dayaloko o latela tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng kereiting e fetileng</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabitso – mabitsobitso lemabitsokgopolo, mabitsokopanele mabitsomamarane • Makopanyi le nako <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Puo; makgathe; mefuta ya dipolelo; mofuta ya diratswana; lekgate; dipolelwana le dipolelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moeletotshwano • Modumotshwano • Dihomonime • Dihomofounu

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tshebetso • Ho akanya • Ho iketsetsa diqeto ka moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Tekolobotjha bakeng sa ho ntshetsapele kutlwisiso • Tshwaetso ya ho kgetha le ho siya mantswa hodima moelelo • Tshwaetso ya disebediswa tse sa hlokeng dikarabo le mekgabisopuo • Sekgahla sa dithekniki tse bonwang 		<p>Matshwao a puo le mopeleto Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mawa a Ho bua le ho mamela</p> <p>Mamela ditema tsa molomo tse kang inthaviu/puisano/ho pheta pale bakeng sa kutlwisiso</p>	<p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, ho tlodisamahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho bala ka botebo • Ho iketsetsa diqeto • Moelelo wa mantswa • Ntlhakemo ya mongodi • Ntlha le mohopolo • Moelelo o patehileng <p>Bala tema ya dingolwa tema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tsepama hodima makgetha a sengolwa a tema • Bontsha kutlwisiso ya ntshetsopele ya poloto le kgohlano, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, sehlooho, boitshetleho, / tikoloho/ seabo sa mophethi, sehlooho maphethelo le ho kwala <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) 	<p>Ngola tema ya kgokahano e itshetlehileng ka padi/ terama e badilweng: mohl.</p> <p>borotjhara/blog/phoustara/ papatso/tekolobotjha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeliso, setaele • Sepheo ka bamamedi le maemo a nako eo • Kgatho ya mantswa, bonono ba puo, disimbolo, mmala, ho behwa • Sebopeliso sa polelo, bolelele le mofuta • Kgetho ya dielemente tse bonwang le tsa popeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso bah o ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso <p>Ngola ya temakgokahano</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe:</p> <p>Mahlalosi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Puo; makgathe; mofuta ya dipolelo; mofuta ya diratswana; lekgathe; dipolelwana le dipolelo</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>O ritsitseng, wa bonono, poeletsomodumo, asonense, mothofatso</p> <p>Matswao a puo le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO Mohato wa 1: Dipatlisiso (Baithuti ba etsa dipatlisiso ka porojeke ya bona) (Matshwao: 20)</p>				
<p>5-6</p>	<p>Mawa a ho bua le ho mamela. Nehelano ya mosebetsi wa molomo Puo e hlophisitsweng: Baithuti ba etsa diphuputso kapa dipatlisiso e le mosebetsi wa boitokisetso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya ho nehelana Puo ya mmele Selelekela le maphethelo Tshebediso ya puo 	<p>Bala tema ya sengolwa mohl. Padi/palekgutshwe/ Ditshomo/Dipale tsa bahale, dipale tsa bosakgolweheng, dipale tsa diphoofole</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a tema ya dingolwa jwalo ka sebopeho, mophetwa, tikoloho, poloto, kgohlano, modumo o moholo, karaburetso, tekolobotjha <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Ho bala / ho boha bakeng sa kutlwisiso (ditema tse bohawang le tse ngolwang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa mehopolu ya sehlooho ho tlodisamahlo bakeng sa tlhahisoleseding Ho bala ka botebo Ho akanya Ho iketsetsa diqeto ka moelelo wa mantswa a sa tiwaelehang le ditshwantsho 	<p>Ngola moqoqo: Phethelo/ tlhaloso/moqoqo o sa nkeng lehlakore</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgatho ya mantswa Lentswe la motho le setaele Tlhaloso e nepahetseng Sehalo Mehopolu ya sehlooho le ya tshehetso Mmapa wa monahano bakeng sa ho hlophisa mehopolu ka tatelano Nehelano ka moqoqo bakeng sa tekanyetso <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho laola diphoso <p>Ngola moqoqo wa boiqapelo o ipapisitse le mofuta wa sengolwa seo le se badileng o latele mokgwa tshebetso wa ho ngola.</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Makopanyi le nako</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Puo; mefuta ya dipolelo; sebopeho sa polelo; lekgathe; makgathe; mefuta ya diratswana</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe le malatodi dihomofounu, odumotshwano, dihomonime</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Mehopolo ya sehlooho le e etshehetsang • Sekgahla sa kgetho le ho siya mantswe moeelong • Sekgahla sa disebediswa tsa bonono • Kakanyo le diqete tsa mongodi <p>Ho kgutsufatsa tema</p>		
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO Mohato 2: Ho ngola (Baithuti ba itahlela ka setotswana porojekeng) (Matshwao :30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso bah o ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 				

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho bua le ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistara • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le maphethelo 	<p>Tema ya dingolwa jwaloka palekgutshwe, padi ya batjha/ padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa jwalo ka sebopeho, mophetwa, ketsahalo, dayaloko, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka mophethi, sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho s aka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho s aka ntle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba 	<p>Ho ngola: Tekolobotjha ya tema (tema ya hob ala e sa hlophiswang) / dokumenthari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho se nepahetseng • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Tshebediso ya puo • Rejistara • Sepheo • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho • Tatelano e lokelang ya dipolelo • Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso bah o ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho laola diphoso <p>Ngola tekolobotjha /dokumenthari ho latela mokgwa tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgethi <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloso ya seratswana: kgetho ya seratswana; ho hlophiswa ha seratswana. <p>Moelelo wa lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lentswe le le leng bakeng sa polelwana <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa mopeleto <p>Ho thusa baithuti ka thutapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO Mohato wa 3: Nehelano ya molomo ka porojeke ya boiqapelo (matshwao 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya sebopeho se nepahetseng: selelekela, mmele, le maphethelo Ho fana ka mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang Hlahisa bopaki ba diphuputso / dipatlisiso Tshebediso e nepahetseng ya puo ya mmele le bokgoni ba ho nehelana Ho nka karolo dipuisanong Fana ka maikutlo a ahang Ntshetsapele dipuisano <p>Ho bontsha kutlwisiso ya ditokelo le maikutlo a ba bang Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 e be o phethela kotareng ya 4 ho rekota matshwao.</p>		<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8: HO ARABA DINGOLWA (MATSHWAO: 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thothokiso (matshwao 10) Terama (matshwao 10) Palekgutshwe (matshwao 10) 	
9-10	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela hloko tse latelang: bokgoni ba ho bua, sehala, qapodiso. Tempo, ho sheba batho mahlong, ho 	<p>Bala tema ya dingolwa jwalo ka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka baphetwa, ketsahalo, puisano, poloto, kgohlano, boitshetleho tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) 	<p>Ditema tsa kgokahano mohl. diimeili</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho se nepahetseng Sepheo Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso Tshebediso ya puo Tatelano e loketseng ya dipolelo Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Maetsi, mabotsi, masupi, maemedi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Tshebeso, tatelano ya sebaka, tatelano ya dintho tse bohlokwa, seratswana se kwalang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>itlhahisa, matshwao</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya tshebediso ya puo le makgetha apale <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bokgoni bo loketsng bo kang sehala, volume, lebelo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, bokgeleke 	<ul style="list-style-type: none"> Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana Fonte Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba Molaetsa 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso bah o ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho laola diphoso <p>Ngola emeili</p>	<p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Lentswe le le leng bakeng sa polelwana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KEREITI 9 KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MESEBETSI YA TEKANYETSO E RIBOLLANG DITSHITA TSA HO ITHUTA				
	Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le maemo a Covid 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya tema tsa dingolwa (ho mefuteng e 3 ya dingolwa) semestareng 	Ho ngola le Ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Thebetso ya ho ngola Seratswana Tema ya kgokahano Moqoqo Tema tsa boiqapelo 	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KEREITI 9 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 3				
TEKANYETSO YA SEMMUSO 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO <ul style="list-style-type: none"> Dipatlisiso le ho ngola porojeke (20+30 =50 matshwao) Porojeke e ipapisitse le se seng sa dingolwa tse badilweng: thothokiso/ tshomo/ palekgutshwe/terama/ padi 	TEKAYETSO YA SEMMUSO 7: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO MOSEBETSI WA MOLOMO (20) <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya mosebetsi wa molomo 6 	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8: HO ARABA DINGOLWA (MATSHWAO: 30) <ul style="list-style-type: none"> Thothokiso (matshwao 10) Terama (matshwao 10) Palekgutshwe (matshwao 10) 		

Kereiti 9 Kotara ya 4

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Tekokutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arabela ka hlokolosi ditema tse fapaneng • Mamela bakeng sa tlhahisoleseding e ikgethileng • Mamela le ho natefelwa ke dipale tsa diphoofolo le dithaetlele • Araba dipotso <p>Tsa molomo: Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha sehlooho se lokelang • Hlopha tlhahisoleseding ka ho latelana tlamahana • Hlwaya tlotswe e nepahetseng le sebopeho sa puo • Selekela se nepahetseng le maphethelo • Sebedisa ditshwantsho, disebediswa tsa ditshwantsho tsa kutlo moo ho hlokehang 	<p>Tema ya sengolwa e kang palekgutshwe, padi ya batjha/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka mophetwa, ketsahalo, dayaloko, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mophethi, sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, mantswa, diratswana, • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa 	<p>Tema ya kgokahano: mohl. CV le lengolo le e felehetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeho, setaele • Sepheo ka bamamedi le maemo a nako eo • Kgetho ya mantswa, wa bonono puo, disimbolo, mmala, ho behwa • Sebopeho sa polelo, bolelele le mefuta • Kgetho ya dielemente tse bonwang le tsa popeho <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana NGOLA CV le lengolo le e felehetsang 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Maetsi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Puosebui le puopehelo. Boetsi le boetsuwa Moelelo wa lentswe: Phetapheto, sleng, jakone</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

Kereiti 9 Kotara ya 4

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 7 Tsamolomo (matswao 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porojeke ya ho nehelano ya molomo <p>Titjhene o tshwanela ho qala ka mosebetsi ona kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti bohle baya hlahlojwa kotareng ya 4</p>				
<p>3-4</p>	<p>Mawa a Ho bua le Ho mamela Tekokutlwisiso e mamelwang (sebedisa dayaloko e rekotilweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela puisano • Ngola dinoutso - Puo le matla - Sehalo - Maikutlo - Selekela le maphethelo • Araba dipotso <p>Puisano (e etellwe pele ke Titjhene • Bonketsisane • Foramo/dipuisano Melao ya tshebediso ya puo • Ho sielana sebaka • Tshebediso ya puo • Ho se dumellane dipuisanong • Selekela le maphethelo Dihlopha di bua ka ditaba tsa jwale tse kgahlisang.</p>	<p>Ditema tsa sengolwa tse kang palekgutshwe, padi ya batjha/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a tema ya dingolwa: jwalo ka mophetwa, diketsahalo, dayaloko, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mophethi, sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Tekokutlwisiso ya ho bala/ho boha: (tema ya dimediya tse ngata kapa e bohawang jwalo ka dikhathunu kapa papatso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, ho tlovisa mahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho bala ka botebo • Ho iketsetsa qeto • Moelelo wa mantswa • Ntlhakemo ya mongodi 	<p>Tema ya kgokahanomohl: ditshupiso/ditaelo</p> <p>Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo. • Mehopolo ya sehlooho le e tshhehetsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo. • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano. • Sebedisa mofuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Mabitsobitso, botona le botshehadi, mabitsorarane</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Tsamaiso, sebaka, tatelano ya dintho tse bohlokwa, seratswana se kwalang</p> <p>Moelelo wa lentswe: Ho tadima dintho ka lehlakoreng le le leng, leeme, ho nka lehlakore, maikutlo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: dipaterone tsa mopeleto Dikgutsufatso – Ditlhaku tse kgolo tse qalang mabitso di sa etse moelelo. (Initialism) Ditlhaku tse kgolo tse qalang mabitso empa di etsa moelelo (acronym)</p> <p>Mabitso a kgaolwang ho a kgutsufatsa mme a sebediswa le ho nkwa a se a le jwalo</p>

Kereiti 9 Kotara ya 4

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ntlha le mohopolo Moelelo o patehileng 	<p>Ngola tema ya taelo</p>	<p>(clipped) Mantswe a kgaolwang hore a be mokgutshwane</p> <p>Puo maamong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
<p>5-6</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho balla hodimo ho hlophisitsweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tema e tliweng ho balwa hodimo. • Sebedisa bokgoni bo loketseng ba ho bala jwalo ka sehalo, volumo, lebelo, lentswe le nepahetseng, qapodiso, bokgeleke. • Ho ikwetlisa • Bala tema. <p>Puisano (E ETELLWE PELE KE TITJHERE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa qeto ka maemo a lokelang le sehlooho • Melao ya ho bua ya tshebediso ya puo • Puo le matla • Ditshwayi tsa puo 	<p>Ditema tsa dingolwa tse kang palekgutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka mophetwa, diketsahalo, dayaloko, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mophethi, sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fapanya, lekola) <p>Tekokutlwisiso ya ho bala le ho boha: mohl (atekele ya makasine kapa koranta)</p>	<p>Tema ya kgokahano Mohl. obitjhuwari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho se nepahetseng • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso • Tshebediso ya puo • Rejistara • Tatelano e lokelang ya dipolelo • Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho • Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola 	<p>Matlafatso ya thuthapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Maetsi le mabitso</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Tlhaloso: sesosa le ditlamorao</p> <p>Moelelo wa lentswe: Ho sutha ha moelelo, ho sebedisa puo bakeng sa sepheo se ikgethileng, lentswe le le leng bakeng sa polelwana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Puo maamong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

Kereiti 9 Kotara ya 4

BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, ho tlovisa mahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho bala ka botebo Ho iketsetsa qeto • Moelelo wa mantswa • Ntlhakemo ya mongodi • Ntlha le mohopolo • Moelelo o ipatileng <p>Ngola kgutsufatso ka dintlha kapa ka diratswana</p>	<p>Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlaola <p>Ho nehelana</p> <p>Ngola obitjhuwari/ o latela tshebetso ya ho ngola</p>	
<p>Mosebetsi wa tekanyetso wa 9: Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano (matswao 20) (tse 2 tse kgutshwanayane kapa e le nngwe e telele matshwao 20) • E tshwanelwa ho ngolwa pele ho teko e laolawang 				
7-8	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho boeletsa mosebetsi</p>	<p>Ho bala le ho boha:</p> <p>Ho boeletsa mosebetsi wa mawa a ho bala le ho boha le dithekiniki tsa ho araba ditema</p>	<p>Ho ngola:</p> <p>Ho boeletsa mosebetsi wa ditema tse ngolwang:</p> <p>Meqoqo le Ditema tsa kgokahano</p>	<p>HO BOELETSA MOSEBETSI:</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo</p> <p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p>

Kereiti 9 Kotara ya 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
WEEK 9-10	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 70) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 25) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao 15) • Potso 3: Kgutsufatso matswao 10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20 marks) 			
	MESEBETSI YA TEKANYETSO EO ESENG YA SEMMUSO			
	Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaelllanang le dipehelo tsa a COVID 19	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng. 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo

Kereiti 9 Kotara ya 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 9 KOTARA YA 4 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE				
	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA7</p> <p>TSAMOLOMO (matshwao 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya porojeke ya molomo <p>Titjhere e lokela ho qala /ho simolla ho hlahloba baithuti ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti bohle ba ya hlahlojwa qetellong ya kotara ya 4</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1etelele <p>E ngolwe pele ho teko e laolwang</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMSUO WA 10</p> <p>TEKO E LAOLWANG</p> <p>HO ARABA DITEMA (Matswao 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 25) Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao 15) Potso 3: Kgutsufatso (matshwao (10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao 20) 	